

# Mjere od 29. oktobra / listopada

**Vlada je donijela mjere kako bi se suzbilo širenje korona virusa. Poštujte ove mjere. Na taj način nećete oboljeti ili zaraziti nekog drugog. Policija može da Vas kontroliše.**

Napomena: U nekim gradovima ili općinama / opštinama važe strožija pravila. Na primjer u gradovima gdje nije vakcinirano / cijepljeno dovoljno stanovništva, kao u Briselu. Provjerite na internetskoj stranici grada ili općine / opštine.

## Savjeti za sigurnu jesen i zimu

---

- Najbolje je da se vakcinirate / cijepite. Što više osoba bude vakcinisano / cijepljeno, to je bolje za bezbjednost / sigurnost sviju nas.
- Jeste li bolesni? Ostanite kod kuće i testirajte se.
- Jeste li bili u kontaktu s nekim tko ima koronu? Jeste li se vratili iz inostranstva/inozemstva? Poštujte pravila vezana za karantenu i izolaciju.
- Dobro provjetrite / prozračite prostorije: otvorite prozor.
- Budite obzirni prema osobama s visokim rizikom. Na primjer: osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju problema sa srcem, plućima ili bubrezima i osobe koje su osjetljive na infekcije.

## Covid Safe Ticket (CST)

---

- Od 1. novembra/studenog na nekim mjestima vam je potreban Covid Safe Ticket, naprimjer
  - U kafićima i restoranima
  - U teretanama
  - U diskotekama ili na velikim događajima
- S Covid Safe Ticket možete pokazati da ste:
  - Najmanje 14 dana potpuno vakcinirani / cijepljeni
  - Ili da ste imali negetivan test na koronu (koji nije stariji od najviše 72 sata)
  - Da ste nedavno imali koronu (najduže prije 180 dana)
- Svoj Covid Safe Ticket možete naći na [www.covidsafe.be](http://www.covidsafe.be) ili preko aplikacije CovidSafeBE.

## Zaštitna maska za usta

---

- Jeste li stariji od 12 godina? Onda ste obavezni nositi zaštitnu masku za usta na javnim mjestima. Na primjer:
  - U trgovini
  - U javnom prevozu
  - U zdravstvenim usanovama: na primjer bolnici ili staračkom domu
  - U pozorišnim salama, koncertnim dvoranama, sportskim centrima, ...
  - U biblioteci / knjižnici

- Za vrijeme vjerske službe

## Posao

---

- Najbolje je da radite kod kuće
- Morate li ići na posao? Poštujte pravila koja se primjenjuju na Vašem radnom mjestu.
- Imate li pitanja? Informacije ćete dobiti od svog poslodavca.

## Trgovine

---

- Trgovine su otvorene.
- Pijace / tržnice rade.
- Noćna trgovina je otvorena.
- Frizerski saloni i ostala ne-medicinska kontaktna zanimanja su otvoreni. Na primjer: pediker, kozmetički saloni.
- Nosite zaštitnu masku za usta tamo gdje je to potrebno.

## Horeca

---

- Kafići i restorani su otvoreni.
- Morate imati Covid Safe Ticket. Svoj Covid Safe Ticket možete naći na [www.covidsafe.be](http://www.covidsafe.be) ili putem aplikacije CovidSafeBE.

## Slobodno vrijeme

---

- Možete pozvati osobe kod vas kući.
- Događaji ili predstave su mogući. Na primjer: pozorište, profesionalna sportska natjecanja / utakmice ili koncerti.
- Organizovane aktivnosti, na primjer preko kluba ili udruge, su dozvoljene.
- Vjerske službe se mogu održavati.
- Možete obavljate sport gdje god želite.
- Diskoteke i plesni centri su otvoreni.

### Napomena:

- Na nekim mjestima morate nositi zaštitnu masku za usta. Na primjer: u biblioteci / knjižnici, U pozorišnim salama, koncertnim dvoranama, sportskim centrima,
- Na nekim mjestima morate imati Covid Safe Ticket. Na primjer: na velikim događajima; u diskotekama i u teretanama.
  - Svoj Covid Safe Ticket možete naći na [www.covidsafe.be](http://www.covidsafe.be) ili preko aplikacije CovidSafeBE.
  - Da li morate pokazati Covid Safe Ticket? Onda nošenje maske za usta više nije obavezno.

## Vrtići i škole

---

- Dječje obdanište / kreš je otvoren(o).
- Djeca mogu ići u školu. Od škole ćete dobiti više informacija.

## Odlazak u drugi grad ili drugu državu

---

- Najbolje je da ne putujete u države izvan Evropske Unije.
- Putujete li u inostranstvo / inozemstvo? Postoje 3 zone prema bojama.
  - Crvena: regija ili država s velikim rizikom na zarazu od korone. Bolje je da tamo ne putujete.
  - Narandžasta: regija ili država sa srednjim rizikom na zarazu od korone. Bolje je da tamo ne putujete.
  - Zelena: regija ili država s malim rizikom na zarazu od korone. Možete putovati u tu državu.
  - Pogledajte na webstranici <https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/>
- Provjerite koja su pravila u državi u koju putujete na: [diplomatie.belgium.be](http://diplomatie.belgium.be)

## Ako se vraćate iz inostranstva / inozemstva

- Jeste li bili duže od 48 sati / časova u inostranstvu / inozemstvu?
  - Ispunite formular / obrazac na stranici <https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form> prije povratka u Belgiju.
  - Dolazite li iz zelene ili narančaste zone? Ne morate se testirati niti biti u karanteni.
  - Dolazite li iz crvene zone u Evropskoj Uniji?
    - Imate li certifikat / potvrdu o vakcinaciji ili certifikat / potvrdu da ste preboljeli covid? Ne morate biti u karanteni niti se morate testirati.
    - Nemate li certifikat / potvrdu o vakcinaciji ili certifikat / potvrdu da ste preboljeli covid?  
Testirajte se onda 1. i 7. dan nakon što ste se vratite kući s putovanja.
    - Je li jedan od tih testova pozitivan? Morate obavezno 10 dana u samoizolaciju.
    - Djeca mlađa od 12 godina se ne moraju testirati.
  - Dolazite li iz crvene zone izvan Evropskoj Uniji?
    - Imate li certifikat / potvrdu o vakcinaciji?  
Testirajte se onda 1. ili 2. dan nakon što ste se vratite kući s putovanja. Je li vaš test negativan? Možete izaći iz karantene kad dobijete rezultate testa. Nakon toga se ponovo testirajte 7. Dana. Je li jedan od ovih testova pozitivan? Onda obavezno morate 10 dana u samoizolaciju. Djeca mlađa od 12 godina se ne moraju testirati.

- Nemate li certifikat / potvrdu o vakcinaciji? Morate biti u karanteni 10 dana.  
Testirajte se 1. i 7. dan nakon što se vratite kući s putovanja. Je li test koji ste obavili na 7. dana negativan? Onda više ne morate biti u karanteni.
- Postoje neke države za koje ne važe ova pravila. Popis država možete pronaći na <https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/>
- Dolazite li iz zone s velikim rizikom na zarazu od korone?
  - Pregled ovih zona možete naći na <https://info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/>
  - Je li to jedna od zemalja / država izvan Evropske Unije?
    - Morate obavezno 10 dana u karantenu. Ovo pravilo važi za sviju.
    - Testirajte se 1. i 7. dan nakon što se vratili u Belgiju.
  - Je li to jedna od zemalja unutar Evropske Unije ili Šengenske zone?
    - Nemate li certifikat / potvrdu o vakcinisanju / cijepljenju?
      - Onda se testirajte 1. dan nakon što se vratili kući. Je li taj test negativan? Onda više ne morate biti u karanteni.
      - Posle toga se ponovo testirajte na 7. dan.
      - Je li jedan od ovih testova pozitivan? Morate onda obavezno 10 dana u samoizolaciju.
- Napomena: ako se ne budete pridržavali ovih pravila, možete biti kažnjeni s 250 eura.

**Ove mjere su važne za zdravlje svih nas. Svi moramo da ih se pridržavamo.  
Hvala Vam što se pridržavate ovih mjera. Zajedno ćemo zaustaviti korona virus.**